

Ser 631 (v)

Game and hunting t Phalaborwa

~~2/3~~ J.P.M. Maletsi0-1b

Xo Tsoma ke Xo Rela.

1. Diphôfôlô tše di bexo di sa tsongwe ke tše: +

1) Tlou. 2) Narê. 3) Thšukudu. 4) Thotlwa 5) Phôkho.
 6) Komê. 7) Kôbo. Diphôfôlô tše dibe di sa tsongwe ke batho
 ka nore ke dikxadinama. Ke xore ke tše di naxo le leina
 xoba mošomo wo moxolo xo kxoši. Xomme ye ngwe le ye ngwe ya
 tšona e bolaiwa ka taelo ya mošate, xoba xe e hwetšwa e hwile
 e swanetše xo bexwa xo kxoši, ka xe lentšu lere ke dikxadinama.
 Kxadinama ke xore phôfôlô yeo e swanetš xo xo bexwa mošate.
 Kxadi :- Ke xore motho yo a naxo le lcina mošate wa mosadi
 wa le-lokô la kxoši. Ke xona diphôfôlô kamoka elexo
 dikxadinama ke lelokô la mošate di na le leina le lexolo.

Diphôfôlô tše di bexo di tsongwa ke tše 1 Kkokong. 2 Phalafala.

3 Thêtele 4 Phitlwa xoba thomoxa. 5 Thaetsi xoba
 hlabakalela. 6 Shôshô. 7 Letlabô. 8 Phala. 9 Pitsi.
 10 Sekopô. 11. Phuti 12. ~~K~~ Pudubudu.

2. 1 Tlou ke phôfôlô ye e le waxo ke batho kamoka.

2 Nare e lewa ke batho kamoka.

3 Thšukudu e le wa ke batho kamoka.

4 Thotlwa e le wa ke batho kamoka.

5 Phôko e le wa ke batho kamoka.

6 Komê e le wa ke banna fela.

7 Kôbo e le wa ke batho kamoka.

8 Kkokong e lewa ke batho kamoka.

9 Phalafala e le wa ke batho kamoka.

10 Thêtele e le wa ke batho kamoka.

11 Phitlwa e le wa ke batho ~~kum~~ kamoka.

- 12 Thaetsi e le wa ke batho kamoka.
- 13 Sôsô e le wa ke batho kamoka.
- 14 Letlabô le lewa ke batho kamoka.
- 15 Phala e le wa ke batho kamoka.
- 16 Pitsi xx xa e le we ke batho kamoka.
- 17 Sekopo se le wa ke batho kamoka.
- 18 Phuti e le wa ke batho kamoka.
- 19 Pudubudu e le wa ke batho kamoka.
- 20 Thôlô e le wa ke batho kamoka.

Tlou ke phôôfôlô k yeo motho a swanetsexo xo tseba mokxwa xoba mekxwa ya yona xe ele motho yo a rata xo xo e bolaya.

Komme yona e be e tsongwa ka taelo ya kxoši ka xe xo tsomexa

3. letlalo xa xoba meno elexo manaka a yona. Komme tše kamoka di tsongwa ke kxoši. Leina la yona le lexolo ke kx-dinara ya mosate. Xe motho a bolaya tlou o swanetše xo ema ka mo phefo e yaxo ka xona xobane tlou e bona motho xa xolo ka phefo a sale kxole. Xe motho a e thuntše ka sethunya xoba a e hlabile ka mosebe ke xona o swanetše xo tiisa xc kitima xobane xe ele xo namela more e tla uša more wo o motho a o nametsexo, xe e se thaba fela. Xe e raka motho xoba xo kitimisa motho e tumula dihlare xoba e roba makala a dihlare e betša motho yeo a e hlabilexo ka ñna. Tsela ye botse ya xo tsoma tlou xoba ditlou ke ya xo rēa ka lekotê. Lehetê ke Mclete wo moxolo wa xo thea diphôôfôlô tše boxale tša kotsi. Ka xare xe wona xo tsenywa diphate tše byalo ka matsolo xoba marumô. Ditlou dibe di tsongwa ke dingaka ka taelo ya kxoši elexo ngaka ya xo tsoma diphôôfôlô. Xe motho a laetswe xo bolaya tlou o swanetše xo kxopa pele xe a tloxa xae. Ka xo realo ke xo thibela boxale bya tlou ka dihlare xoba melemo. Ke xona xe motho a e ~~mm~~ bolaille e wetše fase lehlakorê leo e waxo ka lona ke la
- 4.

mošate kamoka xa lons. Xaele motsomi o tšia la ka xodimo. Lenaka le tee la tlou ke motheko wa motho. Ke xona batsomi bao ba dingaka tša ditlou babe ba nyala ka ona. Xe Motsomi a saka a kxopa ka dihlare xe tlou e wa fae ebe e letša Mokxolokwane. Ke xorg moxololô wa yôna. Ka xo realo e šupa kotši xo Motsomi xoba naxa kamoka, xoba mošate. Lehô la tlou lebe le le byalo ka la motho yo moxalo kxoši xo ba Mokxomana. Tlou e be e x bolawa ka mesebe xoba sethunya.

Serêtô :- Tlou tšupywa di tšwe bolepye phepele ditšwa bokxalaka xa bo se kxatša se moratha. Nawa nkabe di bipelwa, di ka bipelwa ba thsedi ba tla batho bammaseemoto sa nawa.

5. Nare e be x ele phôfôlô yeo mekxwa ya yona e tsebywaxo byalo ka ya tlou Xomme yona ebe e tsoma ke mang le mang yo e kabaxo motsomi wa mmakxonthe. Fela yona e be e fetwa ke tlou ka kotsi. Xape motsomi wa yona a ka namela sehlare xe a thšaba phôfôlô ye. Xomme le yona e sale kxadinama. Xe motsomi a ka e thunya ka sethunya ya mnona e tla rata xo mmolay. Ke xona o swanetše xo tlola dihlare tša xo kxopa m boxale bya yona. Fela manaka a yona xa ana Modiro byalo ka a xem tlou xobane xa se meno xomme ke manaka naka, a byalo ka a kxomo. Mo xo yona xo tsomexa mothšôba mošate. Le yona e be e thewa ka leketê byalo ke tlou. E tsongwa ka xem mesebe le dithunya fela.

6. Thšukudu Ke phôfôlô ya x boxale kudu kudu xo feta le tlou. Xe e bona motho e a mo kitimisa pele a seso xo e thoma. Le yona e tsongwa ka mokxwa wa tlou le nore, xomme ke phôfôlô ya xo mmixim bolawa ke dingaka. Xe e bolailwe lenaka la yona le ya mošate. Ke phôfôlô naka le tee lankong. Xomme e bolawa ka mesebe le sethunya fela. Ke moloko wa tše dingwe tša naxa tše leina le lesolo.

Motsomi wa yona o swanetše xoba ngaka xomme a kxope boxale bya yona. Mesebe ye bothôlô le sethunya le leketê ke t'sona x tseo di kxonaxo xo bolayathsukudu xo se kotsi. Xomme mošate xo nyakexa lenaka le letlalo la yona le makhura byalo ka tlou le nare.

Serêtô. Thsukudu tloxa šako laka tlou boroka ke boile. Ng Thsukudu ya mpapanana tsokotla selwa ka lekxotha.

7. Thotlwa ke phôfôlô yeo e senaxo kotsi byalo ka tseo di lexo ka xodimo xo yôna. Xomme yôna xa e bolawe ke dingaka fela. Xomme moxo yona xo tsomexa boditsi bya yôna ka xe ele phôfôlô ya xo hloka dinaka. Xaele mokxopa xoba letlalo la yôna xa le tsongwe ke dikxosi. Xomme ke phôfôlô yeo e bolawaxo ka marumo le ka mara le mesebe. Thotlwa ke phôfôlô ye telele kudu kudu. Xe e bona motho e a thsaba byalo ka phôfôlô tsenyane kudu xo yôna. Xomme letlalo la yona le makhura a yona di tsongwa ke dikxosi.

Serêtô :- Thotlwa meletse maditsi ke xaxaretše.

Phôkho ke ya tse dingwe tsa kotsi. Eupya xa e na kotsi byalo ka nare le thsukudu. Moxo yona xo tsomexa letlalo la yona kudu kudu. Xomme lona he la xo dira dikomana tsa kxosi. Le manaka a yona ke a xo thsela xoba xo boloka thsidi tsa pula.

3. Xomme e bolawa ke motho yo mongwe le yo mong ka mesebe ye botholo xoba sethunya, le ka maketâ. Lehlekore leo e waxo ka lona ke la mošate.

Serêtô :- Phokho mathsaba a rithitha thakxa sa diphôfôlô. Ke xore ke phôfôlô ya sethakxa.

Komē Ke phôôfôlô ye nyenyane kudu. E dula xodimo xa dithaba.

Ke kxadinama ka baka la letlalo le nama ya yona tseo
dikxoši di nthšaxo letšema ka tšona.

Xomme yona e bolawa ka lethsolo ka taelo ya kxoši. Xomme nama
ya yona e le wa ke banna fela. Mokxopa xoba tlalo la yona
ke lekxeswa la kxoši. Xomme yona e bolawa ka dimpya le ka
melamo. Fela ke kxadinama ye kxolo. Manaka a yona a na le
modiro wa xo swera dithsidi tša pula.

Serêtô :- Kome ke a ratharatha ka mabye boreledi a seal a sa
mamokhumalodi a bašokwe.

9. Kobo Ke phôôfôlô ya xo dula ka ~~xxx~~ xare xa metse. Xomme ke
phôôfôlô ya kotsi kudu. Xomme yona e tsongwa ditho tšohle
byalo ka tlou. Motsomi wa kobo o e tsoma ka mesebe le sethunya.
Ka ntle xa tseo xa xo se sengwe sa tšona seo motho a ka bolayaxo
kubu ka sona. Motsomi o swanetše xoba ngaka. Kobo e thakxatša
kudu ka nako yeo motho a sa tsomexo xo e bolaya. Leho la kobo
le b alo ka la tlou, xomme le thšabixwa xa xolo ke batho.
Xe kobo le tlou di hwile mo naxeng xoba le poifo bathong. Xomme
xo tsomexa dingaka xore ba alafe leho la tšona xore xo I se ke
xwaba le kotsi ya malwetše naxa kamoka.

10. Kopelo ya xo rata xo bona kobo xe motho a rata xo e bona. Xe
motho a rata xo bona phôôfôlô ye o swanetše xo o pela kopelo ye:-
Kmäx kubu lele kwena hlano dimpa re bone. Ka xo realo motho
a tia tia di atla kubu e tšwa ka xare xa bodiba e boela xape
ka xare xa bodiba. Xomme ka tsela ye xo tla tšwa tše ntši xe
dikwa lerata la batho bao ba o pelaxo.
serêtô :- Kobo e tšwele bodibeng e tlojetše bodutu kwena.

Ser 631

Kxokong ke phôôfôlô ya boxale mme xa ena kotsi byalo ka tse ka xodimo. Ke phôôfôlô yeo e bolawaxo ka mesebe xoba marumo, le ka lekete xoba leina. Mo xo yona xo tsomexa boditsi bya yona. Ke phôôfôlô yeo e bolawaxo ke motho yo mongwe le mongwe. Mošomo wa boditsi bya yona bo dira maseka.

serêtô :- Kxokong ya sexole tloxa xale xo tloxa le bana xo lahlexa. Kxokong wa thsela kxole tsa masako o ka di bona. Thetele ke phôôfôlô yeo e naxo le mokxwa wa xo makatša.

Motsomi wa tsona o swanetše xo tseba mokxwa wa yona wa xo disé phôôfôlô tse dingwe. ...o motho a hwetsaxo ditlou o tla hwetsa thetele e eme xodimo xa seolo.

11. Thetele ke phôôfôlô ya xo hloka kotsi. Xomme ke phôôfôlô ya le belo kudu. Ke xona motsomi wa yôna o bolaya ka tsela ya lekete. Manaka a yôna a šomiša ke dikxosi xo thsela thsidi ya pula. Xomme ditho tsa yona tse dingwe xa dina modirô mošate. serêtô :- Thetele ngwana makolela thetele namela seolo o hlapetše bakkolaxadi ba ditlou.

Phitlwa ke phôôfôlô ya xo bolaexa kudu Xomme xa ena kotsi motsomi wa yona o e bolaya ka marumo le ka mesebe le ka lekete le ka dithselekxo. Dithselekxo ke meteo ya xo boleya diphôôfôlô. E dirwa ka dikota ya le Keletswa sodimo ka dinti xore xe phôôfôlô e feta ka fase e these dithselekxo di hlabe phôôfôlô. Batsomi ba be ba thsepa dithselekxo kudu, xo feta lekete.

serêtô :- Hohlwane waramadi mabe senkxa moroto.

12. Thaetsi ~~xox~~ xoba hlabakalela ke phôôfôlô ya kotsi xo batsomi. Xe motsomi aka bolaya phoofolo ye ~~ixx~~ ele lesoxana xa e na Molato. Fela xe a ka bolaya ana le mosadi Mosadi waxaxwe a ka seke a lebexa.

Xomme batsomi ba yôna ba e bolaya ka lekete le mmm mesebe xoba marumô. Xomme xe motho a bolaile thaetsi ele motho wa mosadi o swanetše xo kix hlabela mokxoši xo lla mosadi wa xaxwe boxopa.

serêtô :- Ke hlabela hlolèla mmolai.

Sôsô Ke phôfôlô ya xo dula nokeng. Xomme yona e tsongwa ka lesolo ka xe e dula lehlaka-nokeng. Ke phôfôlô ye e senaxo mohola xo dira kotsi xo motho. Manaka a yona a dira plolko ya thsidi tsa kxoši tsa pula. Letlalo la yona ke lekxeswa le botse la masoxana la xo bina koša.

Letlabo ke phôfôlô ya moloko wa sôsô xomme e dula nokeng le kxakala xa noka. Xomme yona Motsomi wa yôna xa a boifi selo sa kotsi ya xmt xo dirwa ke yona. Letlabo le tsongwa ka lesolo. Xape le rewa ka molaba xoba môtłô. Dinaka tsa letlabo e sale tsa kxoši xo thsela Mešidi ya pula.

Phalafala ke phôfôlô ya kotsi kudu. Motsomi wa yona o swanetše le moxa mokxwa wa gí yôna wa xo hlabela motho sehlakoreng ka naka tsa yona tsa xo lemela moraxo. Dinaka tsa phalafala di thuša kxoši xoba naka ya xo bitša dipitšo. Xape le xe xona le kotsi waxeng batho ba tsibišwa ka lepatata la gí yôna. Xomme yona e tsongwa xoba bolawa ka tsela ya lekete xoba dithselekxo. Phalafala e ka bolaya dimpya tše lesome ka nako e se e telele xe e lwa e kwatame ka matolo. Xa e kxone xo k hlabela pela ka baka la dinaka tsa yona tsa xo ya moraxo. Ke phôfôlô ya nana ye bose.

14. serêtô :- Phalafala mahlabane maredi a mmm mamoxale a letatša, maredi a mmalekope la mólômo.

Tholo ke ye ngwe ya t̄sa xo ~~xx~~ se iletswe xo ~~xx~~ bolawa ke batho. Xomme yona xa e na kotsi le xe ele phôfôlô ya naka t̄se dikxolo kudu. Tholo le yona ena le dinaka t̄sa mapatata byalo ka phalefala. Xomme yôna e bolawa j̄ ka lekete le dithselekxe.

serêtô Tholo tona e bohlapang hlapane le t̄swe metseng xpre maxodi-moropa a hlapa.

15.

Phala ke ye ngwe ya bolctlebo le sôôô mokxopa xoba tlalo la yôna ke kobo ya basadi ~~xx~~ ba kxoši xoba bakxomana. Xomme yona xa éna kotsi xo motho yo elexo motsomi wa yôna. Dinaka t̄sa phala di šomićwa ke dikxoši. Diphala di sepela ka morape wa mesome a mahleno xoba xo feta fao. Ke phôfôlô t̄sa xo bolæxa ka makete le mesebe ya bôthôlô. Bôthôlô ke hlare sa xo bolaya phôfôlô efe le efe ka mosebe woo o hloditšwexe. Xape letlou e bolawa ke mosebe o tee wa botholo.

serêtô :- Phala-hwibidu t̄se be mmoto wa bo selaolwe thabana t̄sa mmataladi. Phala se a hwibila ke swana le moxat̄sa kxoši mohlang ba tlotši letsôko la bo Mašale a bo kwapeng mohlang komana ya ~~xx~~ lesôkô e lla.

Letsôko ke sehlare seo basadi ba tlolaxo ka x sona mohlang wa monyanya wa naxa.

Pitsi Ke phôfôlô ya xo se lewe ke batho kamoka ka baka la mokxo wa yona. Xomme xa e na kotsi xo motho le ~~xx~~ xe ele phôfôlô ye kxolo. Mo xo yona mošate xo ya mokxopa wa yôna xo dira meropa ya mošate. Xomme yona e bolawa ka lekete xoba thselekxo.

serêtô :- Mapitsana sena kobo be mpaleatši mebala ele nna bapi sa meropa yabo. Mepitsi xa ke thšabe ke a lema.

Ke hloka peu ya xo xasa.

16. Kolobe Ke phôôfôlô ya xo hloka dinaka. Xomme dinaka t a yona ke meno byalo ka tlou le kobo. Kolobe e ~~baix~~ bolawa ka marumo le mesebe ke batsomi ba yona. Xape xa ena mokxopa xoba letlalo. Kolobe xa e tsomexe mo ate ka xe ele phôôfôlô ya xo hloka letlalo.

ser t  :- Kolobe nth eth nenene seja mehletlwa ya leb t .

Mehletlwa ke mere ya xo lewa medu ya yona byalo ka merepa.

Sehletlwa ya leboto ke medu ya dihlare t a naxa.

Sekopo ke mohuta wa bo phuti. Ke phôôfôlô yeo e ~~baix~~ bolawaxo ka melamo xoba mosebe, le xe ele ka molaba.

Phuti ke ye ngwe ya bo sekopo. Phuti e bolawa ka mesebe xoba melamo. Tlalo la yona le tsomexa mo ate ke kxeswa la bakxomana. Le dinaka t a yona di s omi wa ke kxosi xo dira poloko ya dithsidi t a pula.

17. ser t  :- Phuti matsaratsara kxaet edi ya bo letlabo. Ke phuti e hlola malobana ere mosexare ya hlwa e robet e.

Pudubudu Ke phôôf l  ye ka fase xo phuti. Xomme y na e bolawa ka mesebe le ka molamo mohlang a lesolo. Le yona ke kobo ye botse ya lekxeswa. Manaka a yona a tsongwa ke dikxo i xo bolokela me idi ya pula. Le madi a yona ke sehlare.

ser t  :- Pudubudu le e pana se t waxo sa bolephatsi.

Thakadu ke phôôf l  ya xo dula ka xare xa melete lets tsi kamoka. Xomme e t wa bo exo fela. Ke xona molsomi wa y na o swanet e xo    fata le xo epa molete.

ser t  :- Thakadu makinya a bo molete se epela ntlo kolobe le sola latla ka xo tsena.

18. Mmutla ke phôfôlônyana. Xomme yona e bolawa ka molamo. Mmutla xa o besixwi nama ya wona. Ke motho a ka besa nama batho ba tla hwa. Mokxopa wa wona ke wa dikxoši xo bapa nkokoi m ya banna. Nkokoi ke koma ya banna ya boxwêra. Mmutla o bolawa ka mosebe lexe ele molamo. Xape o tewa ka molaba. Le ka lebye motho a ka bolaya mmutla. Mosadi xe a sa belexa xa dumellelwâ xo ja mmutla le motho xe esale ngwanenyana. Xe mosadi a ja mmutla a sa belexa o tla belexa ngwana :wa meno a xo swana le mmutla-Letlalo la mmutla xa letsene kaxae. serêtô Rakorenyane se tia dihlare ka kadi se šia mpya tsa mabelo. Ke mmutla tsoxa ba xo šia.
19. Xo tsoma e be ele modiro wa motho yo mong le yo mong a ka ephaxo modiro wa xo tsoma. Xomme mo modirong wa xobe xona le loko leo le tsebeng xo f tsoma xo feta meloko ye mengwe. Batho ba be ba tsoma ka dihlopha xoba a e nnoši. Sethšaba se ka ba batsomi fela xo tla ba moloko wo mongwe wo o o tsomaxo xoba bolayaxo diphôfôlô xo feta meloko ye mengwe. Ba lesolo m̄k ebe ele banna kamoka. Ke motho xoba monna a na le mosadi wa moimana xa swanela xo ya solong o a ila o tla dira xore batsomi ba seke ba bolaya selo. Bašimane ba thoma e sale mašoboro xo ya masolong a sethšaba. Modiro wa bona ke xo rwala seo se bolailwexo ke batsomi, xoba banna. Lesolo le dirwa ka tumelelo ya kxosi xore seo se bolailwexo ebe sa kxosi. Diphôfôlô di be di bolawa ka ntla le tumelelo yakxosi. Xomme seo motsomi a se bolayaxo se swanetše xo ya mošate xe ele kxadinama. Mokxomana o be a e fa banna tumelelo ya xo tswa lesolo. Kxosi e be e laola lesolo la naxa ya yona kamoka. Lesolong xobe xo ya banna bao ba tiilexo le masoxana.

Ser 631

Batho bao ba beng lesolong babe ba ala fiwa kamoka xore
 ba be mahlatse a t'sat'si leo. Lesolo xe le tloxile mo'sate
 masoxana a swanet'se xo ya ka dihlopha ka xo ya ka meboto ya
 bona. Xobe ✕ xole baxwassí ba diphôfôlô le ba bolai. Xuhu
 xələm huxx Lesolo la selete le be le hola kxo'si. Lesolo le
 be el dirwa ka xo tsoma nama e nt'si le matlalo a diphôfôlô
 t'seo di tsongwaxo ke kxo'si. Xape se sengwe e be ele xo
 ithuta xo bet'sa marumo. Xe batho ba t'swele lesolo bale huxxeng
 nexeng xa xo sa dumelawa motho yo mong xo bolela ka xo i'sa
 lent'su ✕ xodimo. Xomme xo bolelwa ka diatla elexo xo dira
 dika xore motho yo mong le yo mong a tsebe xore xo realo ke xo
 reng. Xe motho a bona mo phôfôlô e tlilexo xona o tia tia
 mesebe xore batho ba tsebe xore mohlala wa phôfôlô o
 hwedit'swe wa lona t'sat'si leo. Lesolo le ka t'sia letsat'si
 kamoka xoba a mabedi le beke e a fela lesolo le sa t'swelwe.
 21. Phoofolo ye bolailwelxo e laola ke morwadi wa lesolo eleng yo
 mong wa ka mo'sate. Morwadi wa lesolo o tla swaisse bao elexo
 baeta pele ba xo bolaya phôfôlô. Batsomi xa ba fiwi nama ya
 phôfôlô ye ngwe le ye ngwe ka xo lekana. Ka belo ya babolai
 e feta ya ba bangwe. Diphôfôlô xoba karolo t'se dingwe di
 lebana kxo'si fela. Xa xo diphôfôlô t'seo di sa swanelwaxo xo
 bola wa ke lesolo xe e se komê fela. Xomme le yona komê e tla
 bolawa ka la yôna lesolo xe kxo'si e nth'se let'sema. Xa xo
 phôfôlô yeo e dumelwaxo xo ✕ swarwa e sa phela ya i'swa xue
 ka xe xona le poifo ya xore baloi ba ka bolaya batho ka yôna
 bosêxo, ele xo basadi. Xe motho a xobadit'swe ke phôfôlô obe
 a sa dumelawa xo tsena ka motseng. Ka moraxo xa lesolo xo ala
 fiwa batho ke ngaka ya masolo. Batsomi ba sebele ba be bana
 le dika t'se bona t'sa xo supa tsebo ya bona ya diphôfôlô.

22. Ba bitśa diphōōfōlō ka maina e mang. Tlou ye kxolo e bitśwa phepele. Batsomi xa ba ikiletśa basadi ka nako yeo ya xo tsoma xa bona kamoka. ~~xxxxxxxx~~ Basadi ba ~~xx~~ batsomi xa ba swanelwa xo hwetśwa ba roxana xoba balwa xe banna ba saile lesolong ka xore ba ka ba lōo tśetśa boxale bya manaka a diphōōfōlō xoba mebetlwa. Lenaka la tlou le tsomelwa xo nyela basadi ka lona-Ebe ele la kxoši fela. ~~mmolai~~ wa tlou o be a swaiśwa ~~xx~~ ke kxoši. Masolo a be a dirwa ka mabaka a ona xe ele lesolo la kxoši. Mohlang wa lesolo banna le le masoxana bathaba kudu kudu. Nama le xo ~~xx~~ tsoma di be di thabiśa batho kamoka xa tśona. Nama ya diphōōfōlō e be e dirwa mexwapa xe e se ya komē fela yeo e sa dumelwaxo ~~x~~ xo dirwa mexwapa. Xobe xo dirwa mereo ye mexolo bya ka ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ 1 Lekete 2 lethselekxo 3 Mothsekxo wa xo dirwa byalo ka sefu, xomme ele kwate ye kxolo. Xomme diphōōfōlō di be di xapelwa ka xo yona. Xobe xo dirwa maxora xore diphōōfōlō di seke tśa tla ka theko xa mereo. Xo rea e be ele modiro wa banna ba barei.
- Lekete le dithselekxo le mothsekxo di diretśwe diphōōfōlō tše kxolo. Sefu le malaba le bolepa di diretśwe dinonyana tśenyane,
- 1 Dikxsaka 2 Maeba 3 Teane 4 Mokxotho 5 Kxwale 6 Moselesele
 7 sekxwala-kxwale 8 Matheethe 9 Mokxotho 10 Lexwalepa
 11 Kxwapa 12 Mokowe 13 Phatamatlala 14 ~~xxxx~~ setswiitswii
 15 Kxakxofe 16 Morukxwe 17 Lexodimoropa 18 Phinyane.
 Motho yo mong xa dumelwaxo xo ~~xxxxxxxx~~ tanyolla molaba xoba sefu xoba moreo ofe le ofe wa motho yo mong. Xe a ka dira byalo ke molato. Morei obe a topa mereo ya xaxwe ~~xxxx~~ kamoka. nose e na le batsibi ba yona, bao ba e nyepollaxo ka ntle le xo loma. Ba be ba hupa nose. Ka dihlare tśa bona, xore nose e seke ya kxona xo ba le maatla a xoloma morafi.

24.

Dibatana tseo elexo diphoofolo

- 1 Tau ke sebatana seo elexo kxadinama xomme xe e bolailwe letlalo le dithotshole di swanetše xo išwa mošate wa kxoši. Xomme mmolai wa yona o tla lomišwa ke kxoši ka xo mo hlabela kxomoxoba dipudi. Xomme yona e bolawa ka lekete xoba mesebe ye bothôlô : Lethlalo la tau ke kobo ya kxoši. Dinala tsa yona le meno a yona ke tholxolo ye kxolo ya xo thibela malwetsi. Tau ena le kotsi xe e sa kxopywa xo balaeng xa yona e ka fetša sethsaba. Xe xo ~~ka~~ bolailwe teu banna baiša letlalo xoba ditho tsa yona xo kxoši ka moxobo wa dira. Xapexe e dirile kotsi. Xa xo xobiwi moxobo ke xore xo ſupa xore xona le kotsi. Ke xona basadi le banna bao ba setšexo xae ba tla dula ka poifo yaxe ba tla botéwa kotsi ya tau mo kxorong ya kxoši. Moxobo wa tau o ſupa pengo ya ntwa yeo ya tau xo senaxo kotsi ka thôkô ya banna.
25. Xe ditau di tsene naxeng xo tla hlabywa Mokxoši xore banna kamoka ba ye mošate moo ba tlang xo alafifa ke kxoši.
serêtô :- Ke makxepurutše a boroka seetela mafalafala. Ke thepudi la maja ditala thoba dingwe mekokotlo.
- Mi Nkwe ke kxadinama. mokxopa xoba tlalo la yona di ya mošate kamoka. Komme ke batasesôrô kudu xo feta tau. Xe xo bolailwe ngwe mokxwa mi ke o tee xe e ya mošate. Kobo ya yôna ke se aparo sa dikxoši.
- serêtô :- Ke nkwe lethwethwe mabalo matuka phaxong, la xo ja pudi tsa malome kamoka.
- Lepoxolo ke kxadinama xomme ke moratho wa nkwe. Kommelona lešôrô byalo ka nkwe.

Senkakaka Ke kxadinama e sale Mohuta wa nkwe ka mmala-xomme
sona xa sena kotsi byalo ka nkwe

26. Tetekxwe ke kxadinama. Letlalo la yona ke thetho ya basadi
ba kxoši mohlang wa menyanya ye mexolo.

Thwane ke kxadinama tlalo la yona le apara ke basadi ba kxoši
byalo ke tetekxwe.

* serêtô ^:- Ke thwane la mabala mohubedu.

Nantane ke kxadinama. Letlalo la yona e be e aparwa ke basadi
ba kxoši.

Phiri ke kxadinama. Xomme mo xo yona xo nyakexa mosela wa yona
kudu kudu. Mosela wa yona o tsongwa ke dingaka. Letlalo la
yona xale tsomexe kudu.

serêtô :- Phiri tone nkikinyane a leswiswi maraka bela a
dibata. Xomme yôna xa ena kotsi byalo ka tau. Xomme e bolaya
dipudi le dinku fela.

~~khum~~ Phukubye ke kxadinama. Xe e bolailwe letlalo le ya
mošate ke kobo ya basadi ke phukubye moneneri moeta ka lebolo.
ba kxoši.

serêtô :- Ke phukubye ya lla moletše la xa Matlala le feletše.

Mape xa se kxadinama. Xe motho a boloile mape a ka dira se a
rataxo ka tlalo laxwe.

Motlakaru xa se kxadinama. Motsomi xe a boleile ena a ka dira
thetho xoba aparo sa mosadi waxaxwe.

Letaya xa se kxadinama. Xape xa lena letlalo le botse.

Thšipa xa se kxadinama, xape ke batana se nyane kudu.

serêtô :- Thšipa tone ke o tile melato yaka e rerwa ke bopeba.

Ke thsipa mabala maxolo matuka phexong.

15 *

Ser 631

K34 / 33

Phaxa xa se kxadinama. Xomme yona ke ye nyane byalo ka thšipa.
Xomme mo xo dibatana tše kamoka xo lewa tau le thšipa fela eseng
ke batho kamoka.

28.

Fonkwe xoba lesese. Xa se kxadinama.

serêtô :- Ke fonkwe matete lesese la pholo ka para dingaka.

Kwena Ke kxadinama. Letlalo la yona le ditho tše dingwe di ya
mošate xo kxoši. Kwena ke sebatana sa xo dula ka metseng.
Xe motho a bolaille kwena o swane xo e kxopa xobane e ka baka
bolwetši naxa kamoka.

Ditšwa xo Motlalekxomo

END. S. 631.